

# Značaj rane intervencije, AAC i AT, povezanosti usluga u zajednici i inkluzivnog obrazovanja – dodatna stručna podrška

## Strategija inkluzivnog obrazovanja

- **Vodeće načelo:** Đeci s posebnim obrazovnim potrebama obezbijediti dostupno, pristupačno i kvalitetno inkluzivno obrazovanje na svim nivoima.
- **Strateški ciljevi** orijentisani na dostupnost, pravičnost, jednakost, kontinuitet i kvalitet

## Strategija ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja


- Strateški cilj: Obezbijediti svakom đetetu pristup i kvalitetno predškolsko vaspitanje i obrazovanje.
- *Operativni cilj 3:* Unaprijediti sistem podrške za rani razvoj đece osetljivih grupa kroz pružanje podrške roditeljima i veću uključenost u kvalitetne programe PVO

# Rani razvoj


Rano učenje ima najznačajniji uticaj na dalji razvoj sveukupnih sposobnosti

Neurološki razvoj  
najintenzivniji do pете godine

Socio-ekonomski efekti sistema ranog učenja na društvo



# Rana intervencija



Svi oblici podsticanja usmjerenog đeci i savjetovanja roditeljima

Odnosi se i na porodicu i đecu od rođenja do treće godine, a u širem smislu na đecu predškolskog uzrasta.

RI mora početi čim se uoče prvi znaci razvojnog odstupanja i prije postavljanja formalne dijagnoze	Različiti oblici podsticanja dječjeg razvoja koji se primjenjuju od 0. do 3. godine i od 3. do 6. godina - Prevencija i minimiziranje sekundarnih teškoća u razvoju
	Niz neophodnih tretmana (medicinskih, psiholoških, edukacijsko-rehabilitacijskih, obrazovnih, socijalnih).
	Ishodi RI moraju biti funkcionalni i zasnovani na đetetovim i porodičnim potrebama i prioritetima – IPP mora biti prilagođljiv i promjenjiv
	Zakon - Dijete se može uključiti u ranu intervenciju na osnovu uputa ili zahtjeva roditelja – RC (transformacija)
	IROP - Metode, način prilagođavanja, opremu, tehnologija da bi dijete ostvarilo svoje mogućnosti

# Pozitivni ishodi po dijete

Pomaže u smanjenju zaostajanja, preventivno djeluje na pogoršanje.

Preventivno djeluje na uticaj rizičnih faktora kroz stimulisanje, interakciju đeteta i okoline od najranijeg uzrasta.

Smanjuje moguće propratne negativne uticaje: nefunkcionalna, neprihvatljiva ponašanja, koja mogu negativno uticati na porodicu u cjelini ili na razvijanje očekivanog nivoa samostalnosti đeteta.

# Pozitivni ishodi za roditelje

Rana intervencija štiti roditelje od nepoželjnih događaja, poteškoća koje donosi samo nošenje s emocionalnim problemima, doprinosi procesu prihvatanja.

Poboljšava interakciju dijete - roditelj, podstiče stvaranje uravnoteženog emocionalnog odnosa, preventivno djeluje na sprovođenje nepoželjnih postupaka po dijete

Sprečava da roditelji budu uskraćeni za relevantne informacije: dijagnoza, znanje o očekivanom đetetovom razvoju, načinima stimulacije razvoja

# RI i RC „1 jun“

Za đecu sa neuro-razvojnim rizikom,  
intelektualnim, smetnjama spektra  
autizma

---

Stručni tim: oligofrenolog, psiholog,  
logoped, psihomotorni reedukator,  
socijalni radnik

---

Vrtići: obuke - prepoznavanje,  
prilagođavanje, individualizacija,  
podrška roditeljima, vaspitačima,  
monitoring

---

Mogućnost smještaja  
i roditelja/staratelja

---

# Uzroci, pristup

Biomedicinski: Traume, infekcije, hromozomske aberacije, mutacije gena, metabolički poremećaji, toksični agensi, nutritivni činioci

Socijalni: Socijalna i porodična interakcija, socio-ekonomski status, pripadnost kulturalno marginalizovanim grupama

Bihevioralni: Socio – patološki vidovi ponašanja u porodici (disfunktionalnost porodice), bolesti zavisnosti, zanemarivanje, zlostavljanje...

Edukativni: -Edukativna podrška porodice, koja unapređuje mentalni razvoj i poboljšava adaptivne sposobnosti đeteta

Odbacuje se IQ kao kriterijum - Više sposobnosti se posmatra i uzima u obzir - opis osobe i funkcionisanja

# OPIS – intelektualne smetnje

## Lakše smetnje

- Učenje i izvođenje vještina
- Snalaženje u rješavanju jednostavnih problema
- Za složenije zahtjeve neophodno uvježbavanje
- Dugoročno pamćenje je očuvano, teškoće se javljaju u procesu kraktoročnog pamćenja
- Smetnje pažnje - kratkotrajnost, smanjena selektivnost i teškoće u domenu voljne pažnje
- Učenje posmatranjem (po modelu) je efikasno
- Koriste riječi koje su u funkciji konkretnih objekata i relacija
- Mogu se osposobiti za jednostavne poslove i samostalan socijalni život

## Umjerene smetnje

- Mogu da usvoje osnove čitanja, pisanja
- Osnovno samozbrinjavanje
- Jednostavni, praktični, rutinski i poznati poslovi
- Neposredni nadzor

## Teže i teške

Elementarni repertoar verbalnih i neverbalnih komunikativnih vještina.


Gовор се карактерише употребом једноставних функцијалних ријечи, оскудног разумјевања, односно комуникација се одвија на превербалном нивоу (вокализација, гест).

Моторичке способности остају у оквирима једноставних транзитивних покрета, теšкоће координације и синхронизације мишићних активности или немогућношћу координације, slabost визуомоторне контроле

# Znaci upozorenja

Prva godina	Do prve do druge godine	Od druge do treće	Od treće do pete
<ul style="list-style-type: none"><li>• Ne pokazuje interesovanje za predmete iz okoline.</li><li>• Ne odaziva se i ne okreće prema glasovima</li><li>• Javlja se kašnjenje u motoričkim vještinama i razvoju govora</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ne kombinuje 2 riječi, gubi ili ne razvija govor i socijalizaciju</li><li>• Ne pokazuje interes za istraživanje okoline</li><li>• Predmete ne istražuje već ih stavlja u usta</li><li>• Ne zna svrhu svakodnevnih predmeta (češljaj-češljanje)</li><li>• Ne prati jednostavne usmene zahtjeve ("dođi", "daj").</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ne pokazuje interesovanje i razmijevanje slikovnicama, igara ko bajagi</li><li>• Ne sparuje i ne poznaje boje</li><li>• Naloge ne ispunjava ispravno</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ne može zadržati pažnju na zadatim aktivnostima, igri, dešavanjima</li><li>• Ne zna pravilno da koristi igračke, ne zna svrhu predmeta</li><li>• Čudna repeticija određenih ponašanja, neobično korištenje tijela (lepršanje rukama, konstatno ljaljanje ili vrtenje u krug, griženje ruku/prstiju, itd.) ,</li><li>• Teškoće prilikom zapamćivanja novih pojmoveva (posebno apstraktnih)-otežano savladavanje pedagoških zahtjeva</li><li>• Siromašan rječnik, agramatične rečenice</li></ul>

## Ri kroz šest područja rada



Neurobiološka osnova autizma, tj. specifičan neurohemski procesa

---

1:59, četiri puta češće u muškoj populaciji

# Opis autizam

---

Smetnje: društveni kontakt (govor, komunikacija), razmišljanje, ponašanje i percepcija

---

Autizam i vakcina...

---

**Socijalne poteškoće:** Izbjegava kontakt očima; ne odaziva se na ime; igra stereotipna, bez mašte; ne imitiraju; ne znaju kako da se povežu s ostalima

**Poteškoće komunikacije:** teško izražavaju potrebe i želje, ne razumiju jednostavne izjave, ili pitanja; izrečeno doslovno uzimaju, kasno progovore, ton glasa, govor treće lice, eholalije

## Znaci

**Mišljenje:** stroga rutina, poteškoća kod promjena, privrženost, ponavljanje istih radnji ili pokreta, uska temu interesa, razmišljanje u slikama, nefliksibilnost, fokus na detalje, distractibilnost, konkretno mišljenje

**Hipersenzitivnost:** na jedno ili više čula, burno reaguju, samostimulišuće ponašanje

# Zanimljivost:

U studiji objavljenoj u naučnom časopisu *Nature* čiji je da se simptomi autizma kod beba zapaze što ranije kako bi se podsticao razvoj od najranijeg uzrasta naučnici su otkrili da kod đece, kod koje će se kasnije dijagnosticirati autizam, u prvih 6 mjeseci života dolazi do smanjene koncentracije na oči bližnjih

Bebe, po pravilu od 2. do 9. mjeseca života sve intenzivnije gledaju u oči drugih ljudi da bi se učestalost gledanja u oči stabilizovala i u tom intenzitetu ostala, nerijetko, i do 3. godine

Bebama koje su vrlo rijetko tražile kontakt s očima bližnjih, kasnije su dijagnostikovani oblici autizma. Gledanje očiju prvi je oblik socijalizacije beba, što se kod đece s autizmom kasnije pokazuje kao najveći problem (<http://www.roditelji.hr/beba/0-3-mjeseca/znakovi-autizma-pojavljuju-se-vec-u-drugom-mjesecu-zivota/>)

# Rani znaci autizma

Beba ne pravi kontakt očima (nema pogleda kod dojenja). Slabo sisanje u prvim nedeljama života. Povišen tonus mišića. Beba je vrlo mirna i nezahtjevna (ili neprekidno plače i nemoguće je smiriti). Spava u neobičnom položaju.

---

Dijete ne reaguje na glas majke/bliske osobe i ne uspostavlja direktni pogled u oči s majkom/bliskom osobom. Na uzrastu od 6 mjeseci dijete se ne smiješi majci/bliskoj osobi koja ga redovno njeguje – ne uzvraća osmjeh na osmjeh. Ne voli da se mazi i šedi u krilu majke/bliske osobe – ne inicira ili ne reaguje na maženje. Ne imitira pokrete i izraze lica. Ne prati pogledom predmete.

---

Dijete nezahtjevno, gotovo ništa ne traži i ne uzima ponuđeno; ne pruža ruke da ga podignu; ne prati gest pokazivanja; ne pravi buku da bi privuklo pažnju; ne traži pomoći. Izostaje gugutanje do devetoga mjeseca i korišćenje bilo kojeg jednostavnog gesta na uzrastu od 12 mjeseci: pokazivanje željenog ili zanimljivog objekta, gest pa-pa na odlasku. Izostaje reakcija na ime, brbljanje ili „dječiji govor“

Ne boji se nepoznatih osoba ni s navršenih godinu dana. Ne umije da koristi jednostavne igračke, samo ih ispituje, ređa ili vrti. Igra se samo, ne želi prisustvo bliske osobe u igri ili ne dijeli interes i zadovoljstvo. Nema uzajamnog dijeljenja zvukova, osmjeha i ostalih izraza lica

---

U 16. mjesecu života dijete još ne izgovara niti jednu samostalnu riječ ili samo stereotipno ponavlja riječ koju čuje.

---

S dvije godine ne slaže fraze od dvije riječi. Ne govori ili govori repetitivno ili koristi neobične izraze. Ne obraća pažnju na odlazak majke/bliske osobe iz prostorije ni s navršene dvije godine. Nema gestove za komunikaciju. Nema fraza od dvije ili više riječi sa značenjem koje ne uključuju imitaciju ili ponavljanje

---

Ne dijeli interesovanje za objekt ili akciju s bliskom osobom. Ne pokazuje interesovanje za drugu đecu i igru s njima. Ne igra se igara pretvaranja i ne koristi igračke kao zamjenu za predmete. Ne primjećuje ostalu đecu i preferira repetitivne, usamljeničke igre, kao što je posmatranje i okretanje predmeta ili raspoređivanje stvari u besmislene oblike. Odsustvo simboličke igre

---

Prisustvo burne, prećerane reakcije na pojedine nadražaje izraz je nemira uslijed senzorne uznenirenosti. Hiperaktivno i nemirno iako postoje situacije smirenosti i usmjerenosti pažnje. Opsesivni interes za pojedine objekte i podražaje. Veže za dnevne rutine i ne prihvata promjene. Repetitivno se kreće, vrti oko svoje ose, leprša rukama ili prstima, neprestano vrti kosu, tapka po nekom mjestu na sebi i sl.

---

Nakon neupadljivog, ranog razvoja koji se naizgled kreće u granicama razvojne mape, prije 2. ili između 2. i 3. godine života pokazuje nazadovanje u razvoju govora i ranije usvojenim socijalnim vještinama i higijenskim navikama. Govor ne razvija se ili je razvoj otežan, javljaju se eholalije (trenutne ili odložene), gorovne perseveracije i pretjerano zapitkivanje, često može postojatri, ali ne u svrhu komunikacije već radi zadovoljavanja potreba

Stručna podrška (defektolog, psiholog, logoped, psihomotorni reedukator), saradnja s JU RC „1.jun“

## Pristupi

Struktura, raspored, pravila, upravljanje ponašanjem, organizovanost, rutine

IROP - razvojna područja: a) komunikacija kroz alternativne sisteme; b) socijalizacija i razvoj socijalnih vještina; c) ponašanje primjerno situacijama; d) vještine samostalnosti.

**Pristupi:** PECS, ABA, TEACCH, SPEPP, Društvene priče, AAC, C-board

# RI i RC Podgorica

Od školske 2013/14 - Dva programa RI: za đecu sa tjelesnim smetnjama i kombinovanim smetnjama i za đecu sa smetnjama vida

---

Individualni tretmani (somatopeda, tifologa, logopeda, psihologa, fizioterapeuta)

---

Kućne posete, radionice s roditeljima čija deca nemaju smetnje, radionice s vaspitačima u predškolskim ustanovama

---

Specijalizovana didaktika- KAT

---



## Smetnje vida



Umanjena ili potpuno odsutna čulna osetljivost na svjetlosne nadražaje koja značajno ometa vizuelnu komunikaciju



Smetnje u vizuelnoj percepciji, suženju vidnoga polja, oštrine i preostalog vida. Neka vide nejasno, neka centralni dio mutno, a periferni jasnije, neka vide samo crno-bijelo, neki gledaju jednim okom



Minimalni ostatak vida ili su bez ostatka vida u zavisnosti od stepena oštrine vida, prisustva percepcije svjetlosti, kvaliteta vidnoga polja i upotrebe ostalih čula

## Đeca sa slabovidnošću

## Đeca bez ostatka vida

# Rana intervencija

da utiče na socio-emocionalni razvoj

da razvije grubu i finu motoriku i doprinese opštem razvoju

da utiče na opšti senzomotorni razvoj

da razvije higijenske navike

da doprinese fizičkoj i psihičkoj relaksaciji

da uz određenu motornu aktivnost pomogne razvoju govora

da utiče na razvoj osnovnih gnostičkih funkcija

da razvija vizuelnu percepцију i prostornu orijentaciju

da razvije finu motoriku ruku i prstiju preko taktilno-kinestetičke aktivnosti

## Lakše tjelesne smetnje

## Umjerene sметnje

## tjelesne Teže i teške tjelesne smetnje



Samostalni kod svih radnji, osim koje zahtijevaju dobru spretnost ruku

Samostalno se kreću po prostorijama, na kraće razdaljine,

Imaju male funkcionalne pokrete tijela

Potrebna manja, jednostavnija prilagođavanja i pomoćna sredstva.

Djelimično izvode fizičke aktivnosti nekad uz pomoć, nadgledanje ili tehnička pomagala.

Za kretanje potrebno korišćenje elektromotornih kolica, prilagođena pomoćna sredstva.

# SPECIFIČNOSTI RADA S ĐECOM S TJELESNIM SMETNJAMA

Psihofizički razvoj ogleda se u odstupanjima od uobičajenog kako na tjelesnom tako i na emocionalnom, mentalnom i socijalnom planu.

Otežana manipulacija predmetima iz okoline pa sposobnost učenja može biti usporena nemogućnošću usvajanja i kontrole pokreta.

Većem broju đece sa tjelesnim smetnjama u razvoju potrebna je pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti (hranjenje, oblačenje, zadovoljavanje fizioloških potreba, kretanje i sl).

Program intervencije sprovodi se kroz: Motornu, stimulaciju senzornog, kognitivno-perceptivnog razvoja, podsticanje komunikacijskog, socijalnog, emocionalnog razvoja

# Znaci upozorenja

Do godinu	Do druge godine	Od druge do treće	Od treće do šeste
<ul style="list-style-type: none"><li>• Pretjerano mirno, mlijatavo, plačljivo, zgrčeno</li><li>• Glava okrenuta uvijek na jednu stranu</li><li>• Ne prati pogledom predmete i ne hvata na dodir ni cijelom šakom</li><li>• Ne igra se ručicama, ne gleda u njih</li><li>• Ne poseže za igračkama</li><li>• Ne sjedi ili sjedi uz oslonac, ne puzi, ne stoji</li><li>• Ne prati očima kretanje objekta u vidnom polju</li><li>• Ima problem sa pokretanjem jednog ili oba oka u svim pravcima</li><li>• Ne prebacuje predmete iz ruke u ruku</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hoda uz pridržavanje</li><li>• Otežano manipuliše sitnim predmetima</li><li>• Otežano gradi kulu od dvije kocke</li><li>• Okupiranost jednom aktivnošću koja se ponavlja</li><li>• Nespretni hват, tremor ruku</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stalno u pokretu, motorno nespretno, sapliće se i često pada</li><li>• Nedovoljno razvijena fina motorika</li><li>• Otežano održava ravnotežu</li><li>• Ne može da skače</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hod nestabilan na široj osnovi</li><li>• Ne može da se penje i spušta stepenicama</li><li>• Ne može da poskoči u mjestu</li><li>• Olovku drži čitavom šakom ili uz podršku</li><li>• Nespretno manipuliše predmetima</li></ul>

# RI i RC Kotor

Umreženost sa medicinskim ustanovama  
koje rade kohlearnu implantaciju: KCCG i  
„Danilo I“

---

Istorijat prakse, 2013. formiran tim, 2014.  
program za ranu intervenciju, centar za rani  
razvoj 2017

---

Za đecu sa smetnjama sluha i govorno-  
jezičkim teškoćama

---

Individualni rad i tretman, KAT

---

Logopedsko testiranje predškolske đece u  
cilju ranog otkrivanja govorno-jezičkih  
teškoća i tretmana

---

## Nagluvost

□ Lakši do najteži gubitak sluha - Imaju kontakt sa zvukom, kontakt sa mogu izgraditi govor, a sam proces izgradnje govora usko povezan sa stepenom oštećenja

## Gluvoća

□ Potpuni gubitak sluha i nemogućnost kontakta sa zvukom – primaju ga putem vibracija, ne mogu čuti i razumjeti verbalni govor – obezbjeđuju se posebni uslovi i pomagala, adekvatne obrazovne metodologije i tehnologije

# Sumnja za smetnju sluha

Ne reaguje na zvuk ili govor ili reaguje samo na jake zvuke

Uporno posmatra lice onoga ko govorи, oslanjajući se na vizuelne utiske

Kontakt pogledom posebno izražen kao i upotreba i razumijevanje gesta

Orofacijalna ekspresija izdiferencirana

Ako govorи, boja glasa je izmijenjena, glasovi obezvučeni, neizdiferencirani

Osnovni glas može biti sa šumovima, nizak ili falsetan

Govor se ne razvija ili postoje odstupanja u razvoju govora, neartikulisan

# Kako radi kohlearni implant

- 1. Mikrofon koji se nalazi na vrhu procesora govora prima zvuk iz okruženja
- 2. Zvučni signal se u procesoru govora pretvara u specifične električne impulse
- 3. Impulsi se šalju u magnetski predajnik koji radio talasima kroz kožu šalju impulse u unutrašnji deo kohlearnog implanta
- 4. Implant šalje nizove električnih impulsa u elektrodu u kohlei
- 5. Slušni živac očitava sitne električne impulse i šalje ih u mozak
- 6. Mozak prepoznae signale kao zvukove

# Rehabilitacija đece s KI

- Timski rad koji se zasniva na bliskoj saradnji sa roditeljima.
- Članovi tima: surdoaudiolog, logoped, psiholog, stručnjak za podešavanje procesora govora i roditelj.
- Zajednički planiraju, prate i analiziraju sam proces rehabilitacije
- Dinamički proces tokom koga se procjenjuje stanje slušanja i govora đeteta.
- Roditelj se upoznaje sa rehabilitacionim postupkom i obučav da ga sprovodi kod kuće.

# SUM - Alarmi

## **Uzrast do 1 godine:**

Ne podiže glavu kad leži na stomaku  
Ne sjedi samostalno  
Ne održava kontakt očima  
Ne odaziva se i ne okreće se prema izvoru zvuka  
Ne govori ni jednu riječ  
Jednostavne verbalne naloge ne izvršava  
Produžena stanja iritiranosti

## **Uzrast od 1 do 2 godine:**

Hoda uz pridržavanje ili ne hoda  
Otežano manipuliše predmetima  
Ne pokazuje interes za istraživanje okoline  
Manji broj verbalnih naloga razumije i ponekad ih izvršava  
Ima mali broj riječi sa značenjem  
Otežano povezuje predmete sa njihovom upotrebom  
Bezrazložni napadi bijesa, vriske ili smijeha

## **Uzrast od 2 do 3 godine:**

Stalno u pokretu, motorno nespretno, sapliće se i često pada  
Nedovoljno razvijena fina motorika  
Koristi samo riječ (odsustvo prostih rečenica)  
Slabije interesovanje za slikovnice  
Ne odgovara na jednostavna pitanja ili ih ponavlja  
Opsesija određenim radnjama ili predmetima

## **Uzrast od 3 do 4 godine:**

Otežano održava ravnotežu  
Olovku drži uz podršku  
Nespretno u manipulisanju predmetima  
Većinu glasova nepravilno izgovara ili izbacuje iz riječi  
Rječnik je oskudan i ne bogati se  
Govor je nerazumljiv široj socijalnoj sredini

## **Uzrast od 4 do 5 godina:**


Nespretno pri kretanju  
Otežano manipuliše predmetima i nedovoljno razvijena fina motorika  
Pravi mnogo gramatičkih grešaka i fond riječi siromašan, dosta glasova ne izgovara pravilno, skraćuje riječi, zamjenjuje mjesta glasovima i sloganima u riječi  
Ne razumije prostorne odnose i ne koristi predloge  
Nedovoljno zadržava pažnju na zadatim aktivnostima, igri, dešavanjima, opsativno reda igračke ili druge predmete, nezainteresovano za vršnjake, zajedničku igru

## **Uzrast od 5 do 6 godina:**

Koristi samo proste rečenice, pravi mnogo gramatičkih grešaka, fond riječi je siromašan, dosta glasova ne izgovara pravilno, skraćuje riječi, zamjenjuje mjesta glasovima i sloganima u riječi  
Nema izdiferenciranu lateralizaciju  
Ne može zadržati pažnju na zadatim aktivnostima, igri, dešavanjima, otežano usvaja pravila igara sa vršnjacima  
Teško kontroliše emocije, strah od ljudi, situacija, predmeta

Prilagođavanje, izrada radnog i didaktičkog materijala, AT i AAC

Didaktička sredstva se prilagođavaju raznim potrebama i mogućnostima deteta koje ih koristi, s ciljem da na lakši jednostavan, interesantan i zanimljiv način savladaju svakodnevne životne vještine



Didaktički materijal predstavlja skup praktičnih i očiglednih sredstava koja pomažu usvajanje neophodnih znanja i savladavanja složenih životnih vještina



Materijal treba da utiče na: socio-emocionalni, senzorni, razvoj motorike; pisanja i čitanja; logičko-matematičkog mišljenja; praktičnih vještina

## Potpomognuta komunikacija

Skup procedura putem kojih osoba može poboljšati svoje komunikacijske vještine, produkciju, razumijevanje (simboli, pomagala, strategije, tehnike). Cilj – poboljšanje komunikacije, učestvovanje u aktivnostima, sticanje novih znanja i iskustava. Privremeno ili trajno rješenje.

---

**Rutine su veoma važne, svakodnevne za postizanje određenog cilja** - Procijeniti dijete, odabratи vizuelni sistem, prave objekte, simbole, napisanu riječ - Organizovanje i redoslijed rasporeda, koji se drži na prepoznatljivom mjestu

---

**Kontrola emocija** - Identifikovati znake koji upućuju da će doći do emocionalne uznemirenosti - Imati vizuelnu podršku



---

Smirivanje, čekanje, učenje strpljenja, da situacija bude jasna i konkretna, preuzimanje inicijative- socijalne/društvene priče u kombinaciji s fotografijama ili slikama. Fleksibilnost – vizuelni pristupi se mogu mijenjati, što ima za cilj da dijete bude prilagodljivo


---




Primjer vizuelnog rasporeda za početak radnog dana




# Pomoć za tjelesne smetnje



Radni sto kod kojeg je moguće prilagođavanje visine i nagiba radne ploče koja ima štitnike (povišen rub) sa svih strana - sprečava padanje knjiga, svesaka, papira i pribora sa stola.




Olovke većeg obima koji olakšava hvat, mekane olovke koje ostavljaju izraženiji (tamniji) trag



Držači koji se montiraju na pisači pribor i pribor za crtanje prilagođeni individualnim potrebama učenika

# Pomoć za smetnje vida




Sveska ili radni listovi većih formata (A4 ili većih), širih proreda (većih kvadratića) sa izraženim graničnim linijama fiksatori papira na principu vakuma ili ljepljivih traka.

Posude za boje i pribor koje se na principu vakuma fiksiraju za podlogu

Pribor koji omogućava rukovanje

# Brajeve table za pisanje, displej, tastature, miševi, pisače mašine, lupe, pomoć u pisanju



■ BIGtrack - Large Trackball I  
sa dva dodatna priključka



# DAISY udžbenici

Multimedijalno izdanje štampane knjige, kombinacija audio-vizuelnog teksta – čitanke, Istorija

<https://www.zuns.me/digitalna-izdanja;>

<http://www.resursnicentarp.me/audio-biblioteka>

Đeci sa smetnjama vida,  
intelektualnim smetnjama,  
teškoćama čitanja, pažnje

<https://youtu.be/DWVnV2D4IV0>

# Aplikacije

Cboard - besplatna AAC veb aplikacija

- Pomaže komunikaciji korišćenjem simbola i prenošenjem teksta u govor
- <https://www.youtube.com/watch?v=JYp3Gd6cqA>

ICT-AAC - za: edukaciju i komunikaciju

Za đecu predškolskog i školskog uzrasta kod usvajanja vještina koje prethode čitanju, pisanju i računanju  
<http://ict-aac.fer.unizg.hr/index.php/hr/aplikacije/razvijene-aplikacije>

**DODATNA STRUČNA PODRŠKA -**

**SARADNJA JPU/OŠ/CDB**

# Polazna osnova

Strategija inkluzivnog obrazovanja – Da bi svako dijete istovremeno imalo jednako dostupno obrazovanje, ostvarilo zagarantovano pravo i kontinuitet obrazovanja, dnevni boravci kao servisi dječije i socijalne zaštite treba da budu podrška inkluzivnom obrazovanju, kao i zdravstvenim uslugama.

---

Evaluacija rada i izrada plana saradnje dnevnih boravaka sa školama, resursnim centrima i drugim uslugama u zajednici u skladu sa UNCRPD - unaprijediti saradnju, umrežiti usluge u lokalnoj zajednici, prepoznati servise i uraditi funkcionalni model podrške za inkluzivno obrazovanje - kontinuirani tretmani i podrška

---

Najviše razvijena usluga centara za dnevni boravak - boravak tokom dana, radno-okupacione, razvojne, edukativne aktivnosti, učestvovanje u zajednici, podrška u socijalnoj inkluziji. Usluge se mogu pružati i patronažno.

# Dodatna stručna podrška CDB

Opšti cilj: Poboljšati usluge na nivou lokalne zajednice za funkcionalnu podršku đeci s posebnim obrazovnim potrebama

Organizovanje i sprovođenje dodatne stručne podrške u JPU i OŠ na osnovu IROP, IPP, IPU

Pružiti psihosocijalnu podršku roditeljima i porodicama

# Aktivnosti

